

U lat̄isa mubva wa tshikolo

Tshivenda



Mantombi Evelyn Nxweni


U lat̄isa mubva wa tshikolo

Yo ነwalwa nga Mantombi Evelyn Nxiweni
Mufanisi Dale Blankenaar



Yo ታlutshedzelwa nga Constance Mukondéléli Nembahé

Vho Masala ndi mubebi wa tshilikadzi a
dzulaho Mahayani na vhana vhawe vhararu.
Madzina a vhana vhavho ndi: Linda, Londani
na Lindelani. Vhothe vho dzhena tshikolo
tsha Makhwekhwe.



Linda o vha a tshi khou ya tshikoloni.

Mme avho vho vuwa nga nga iri ya 5 nga
matsheloni vha vha dudedzela mađi a u
tamba na u vha bikela vhuswa.



"Vuwani ni tambe ni le zwa sa ralo ni do swika tshikoloni no lenga."

"Linda, vuwani, vuwani!" Ndi mme awe vha no ralo. "Mmawe, thumbuni hanga hu khou vhavha," hu amba Linda.




Nga u ḥavhanya, mme awe vha mbo di
sedza mushonga wa u lumiwa thumbuni.
"Iłani vhuswa haṇu ni nwe mushonga
waṇu," hu amba mme awe.
Linda a mbo di farwa nga khofhe
khulu o no nwa mushonga.



Linda a vuwa nga iri ya 10 a tamba bola
yawé. "Ni khou pfa ni khwiñe zwino naa?"
"Ee! mmawé ndi khou pfa ndi khwiñe
vhukuma." A vuwa nga matsheloni vhukuma
nga ḋuvha li tehelaho a ya tshikolo.



Nga murahu ha mađuvha mavhili, Linda a si vuwe. "Ndi ngani ni tshe no edela Linda?" hu vhudzisa mme awe. "Mmawe ḫoho yanga i khou rema," hu amba Linda.



"No i pfa lini?" hu vhudzisa mme awe.

"Vhukati ha vhusiku" hu fhindula Linda.


Mme awe vha mbo di mu nea philisi dza
tshoho vha mu tendela a tshi edela.

Linda a vuwa nga iri ya 11 hayo matsheloni.



Hophu! Hophu! Hophu! ndi Linda a tshi khou
tamba nn̄da nga bola.

"Zwi mangadzaho, ni khou tamba bola, ni
khou pfa ni khwiñe zwino?" hu vhudzisa
mme awe. "Ee! mmawe, Ndi khou ɖi pfa
zwavhuɖi, hu amba Linda.



"Ndi zwone musidzana wanga. Ni khou a
vhona aña mabini? Dzhiani bakete lítuku ni
đadze mabakete mararu mahulwane nga
mađi. Vheani bola kule, ni ðo tamba musi
vhañwe vhana vha tshi vhuya."



Nga ḋuvha heli, ḥo vha ḥi tshi khou fhisa
nga maanda, a thoma u ḋadza mabakete
mahulwane. Vhakomana vhawe vha vhuya
tshikoloni. Nga hetshi tshifhinga Linda o vha
a tshi khou ḋadzisa bakete ḥa u fhedzisa.





"O vha a sa khou lwala naa mmawe?" hu
vhudzisa vhakomana vhawe.

"Mu vhudziseni," hu fhindula mme awe.
Duvha ji tevhelaho, Linda o mbo di vuwa, a
tamba, a ja zwīliwa zwawe. A mbo di bva a
ya tshikoloni.

Vhakomana vhawe vha mu sea vha ri,
"Linda, ni a zwi vhona uri u shavha tshikolo
hu si na tshiitisi a si phindulo?"
O vha o salela murahu kha mushumo wawe
wa tshikolo.



Mashudu mavhuya, mudededzi wawe vho mu tikedza vhukuma. Vho mu thusa kha mishumo yawe yothe ya tshikolo. Linda o vha o takala vhukuma nahone a di sola kha vhubva hawe. Vhuđikumedzeli hawe ho tuđuwedza mudededzi nahone vha mu thusa duvha lñwe na lñwe.



Linda a isa phanda na u shuma nga maanda. Mafheloni a nwaha, o phasa nga maraga dzavhuđi. U bva zwezwo, o dzhena tshikolo misi yođhe. O vha a tshi vho tou ñivusa a sa tsha thuswa nga mme awe. A lavhelesa vhakomana vhwae a ri, a hu tshe na u sa fhulufhedzea, Ndo guda ngudo, u edela u ḥavhanya na u vuwa u ḥavhanya."



U DZIELA NT̄HA

Yo ḥwalwa nga
Mantombi Evelyn Nxweleni

Mufanisi
Dale Blankenaar

Mudzudzanyi 1
Notozi Mgobozi

Mudzudzanyi 2
Ntombikayise Njadayi

Mudzudzanyi 3
Nelisa Mviko

Mudzudzanyi 4
Nopasika Xapa

Muoli
PixelPing Design

Muṭalutshedzeli
Constance Mukondeleli Nembahē

Mukhwathisedzi wa vhuđi
Tshililo Netshandama



ISBN 978-0-638-00722-0



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



LET'S GET SOUTH AFRICA READING

